



Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Ministarstva pravde, PIB 11070094, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića br. 3, Podgorica, koga zastupa V.D. sekretara, Đorđije Ivanović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača "OPUS" doo, sa sjedištem u Mostaru, Ulica Kneza Branimira, 88000 Mostar, BiH, PIB: 4227550210001, Broj žiro računa: BA39 1995 3200 5585 9632, Naziv banke: Sparkasse banka a.d BiH, koga zastupa direktor, Vedran Smiljanić, (u daljem tekstu: Izvršilac).

I OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluge - **Održavanje sistema elektronskog nadzora osuđenih lica**, za potrebe Ministarstva pravde, broj: 04-426/26-838/3 od 03.02.2026. godine, za potrebe Ministarstva pravde.

Ponuda ponuđača **"OPUS" doo Mostar**, broj 153291 od 18.02.2026. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 04-426/26-838/7 od 10.03.2026. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge - **Održavanje sistema elektronskog nadzora osuđenih lica**, za potrebe Ministarstva pravde prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke 04-426/26-838/3 od 03.02.2026. godine, ponudi Izvršioca sa specifikacijom, broj 153291 od 18.02.2026. godine i prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 04-426/26-838/7 od 10.03.2026. godine sa sljedećom specifikacijom:

1.1 Obim usluga servisa održavanja Service Level Agreement (SLA) omogućava uslove i obaveze za ponuđača u svrsi servisa, podrške i održavanja. Usluge koje spadaju u SLA su važeće tokom jednogodišnjeg perioda garancije i za dogovoreni period na osnovu ugovora između ponuđača i Ministarstva pravde SLA će biti prikazan u ugovoru, kao njegov sastavni dio. Njegovo izvršenje će biti sprovedeno na osnovu ugovora o uslovima korištenja. Ponuđač će izvršiti obaveze koje se nalaze u SLA ugovoru u maniru doslednom uobičajenim praksama i standardima u struci i koristiće pažnju i vještinu marljivog pružaoca usluga. 1.2 Usluge Ponuđača SLA uključuje sledeće usluge: • Tehnička podrška • Procedura autorizacije vraćene robe (AVR) • Bekend polisa • Preventivne mjere • Verzije softvera 1.3 Neuračunate usluge • U situacijama kad zahtjevi od strane Ministarstva pravde nisu pokriveni ovim ugovorom i ponuđač se složi da pruži tražene usluge, iste će biti naknadno naplaćene, po osnovu cijene koju će ponuđač proslijediti nakon primanja zahtjeva. Naplata takvih vrsta usluga će biti bazirana na osnovu vremena i materijala kao i cijene rada unaprijed propisane od strane ponuđača. • Ponuđač će dostaviti predviđeni

rok, cijenu kao i plan projekta za tražene usluge. Na osnovu pismeno odobrenog plana projekta od strane Ministarstva pravde, zahtjev će biti izvršen. 1.4 Odgovornosti ponuđača i Ministarstva pravde Da bi usluge tražene ovim SLA ugovorom bli pružene od strane ponuđača Ministarstvo će ispuni sledeće dolje naglašene obaveze: • Imenovati sistem administratora odgovornog za: o Prvostepenu podršku o Održavanje opreme o Instalaciju i konfiguraciju sistema o Otklanjanje grešaka na lokalnom nivou u obostranoj koordinaciji, uključujući momentalni pristup lokaciji u slučaju potrebe. • Održavanje kontakata sa lokalnim dobavljačima, poput dobavljača servera. • Pružanje usluge 24/7 udaljenog pristupa sistemu za održavanje i nadgledanje, imajući u vidu da su preduslovi vezani za pripremu lokacije ispunjeni. Ukoliko Ministarstvo pravde zakaže da iz bilo kog razloga omogući ponuđaču udaljeni pristup, ponuđač neće biti u mogućnosti pruži dolje navedene usluge: o uslove održavanja sistema; o da podrži nadgledanje sistema uz minimalni nivo ugovorene podrške. o neće biti sistemski obaviješten I neće biti svjestan problema. Ponuđač neće biti odgovoran i/ili obavezan bilo kojoj ili svim događajima, okolnostima, troškovima, direktnim ili indirektnim oštećenjima, gubicima profita nastalih i / ili u vezi sa nemogućnošću pristupa daljinskom pristupu i / ili nemogućnosti pružanja usluga koje proizilaze iz toga. • Omogućiti sistemu da šalje poruke grupi za tehničku podršku u vezi sa zdravljem sistema. • Pružiti cijelovremeno odgovarajuće fizičko i tehničko okruženje. • Omogućiti ponuđaču da šalje email i obavještenja u vezi sistemskih problema. 1.5 Tehnička pomoć i podrška na licu mjesta Ministarstvo pravde će platiti ponuđaču za svaku dodatnu posjetu koja nije navedena (kao što je arhitektonsko savjetovanje i tako dalje) i sve slične troškove koje određuje ponuđač. Datumi za tehničku posjetu i/ili pomoć bi trebali biti određeni u koordinaciji Ministarstva pravde. U slučajevima u kojim ponuđač nema mogućnost udaljenog pristupa i/ili zbog bilo kog problema ili oštećenja koje nije pokriveno SLA-om, ponuđač (i ako nije u obavezi) može poslati tehničara na licu mjesta. Ukoliko ponuđač odluči da pošalje tehničara na licu mjesta, Ministarstvo pravde će platiti ponuđaču za podršku na licu mjesta i sve povezane troškove, koje će naknadno utvrditi. 2 Tehnička podrška • Održavanje dostupnosti sistema • CRM sistem za upravljanje klijentima (odnos jednog klijenta) • Automatska eskalacija • univerzalna terminologija • Periodični izvještaji o aktivnostima • Vrijeme odziva po svjetskim standardima • 8 sati 5 dana u nedjelji dostupnost servis i helpdeska 2.1 Telefonski servis podrške 2.1.1 Telefonska podrška Tehnička telefonska podrška je dostupna 8 sati dnevno, 5 dana u nedjelji (ponedjeljak-petak). Ukoliko je potrebno, inženjer tehničke podrške će koristi daljinske dijagnostičke mogućnosti kako bi pomogao u dijagnostici i rješavanju problema. 2.1.2 Udaljena dijagnostika Nakon telefonske podrške, u slučaju da se dodatne informacije ili akcije moraju izvršiti na daljinu, inženjer ponuđača će se prijaviti u sistem Ministarstva pravde i obaviti potrebne aktivnosti. 2.1.3 Onlajn web podrška Onlajn web podrška korisnicima pruža mogućnost pristupa web orijentisanom CRM sistemu, koji omogućava otvaranje, praćenje i administraciju zahtjeva prema ponuđaču. Nakon restauracije sistema, kao što je definisano u dijelu 2.4 „Odziv I eskalacija“, ponuđač će poslati Ministarstvu pravde zahtjev za potvrdu. Ukoliko Ministarstvo pravde ne pošalje traženu potvrdu ili ne pošalje pismenu konfirmaciju u roku od 14 dana od ponuđačevog zahtjeva za istom, smatraće se da je ponuđač dobio dozvolu za zatvaranje zahtjeva. Ministarstvo pravde neće imati potraživanja i/ili zahtjeva bilo koje vrste u vezi sa uslugama koje je korisnik potvrdio. 2.2 Kontakt detalji i metode Tehnička podrška je na raspolaganju 8 sati dnevno 5 dana u nedjelji. U većini slučajeva, pitanja za podršku se odnose na aplikativni softver i/ili osnovni hardver i rješavaju ih inženjeri tehničke podrške preko telefona ili kroz web onlajn podršku ili preko emejla zajedno sa podrškom administratora na lokaciji. U slučajevima kada je moguć udaljeni

pristup, inženjeri tehničke podrške ponuđača mogu ponuditi rješenje za problem sa softverom i hardverom pomoću pomenutog pristupa. Takve procedure se vrše u potpunoj koordinaciji sa klijentom. Attenti tehnička podrška je moguća kroz tri sljedeća kanala: • Onlajn Web Podrška • Telefonski poziv • E-mail

2.2.1 On-line Web Podrška Ova opcija mora omogućiti Ministarstvu pravde da direktno pristupi podršci servisa (CRM), kako bi imao pregled svih svih otvorenih servisnih zahtjeva, upisao nove zahtjeve i ažurirao postojeće.

2.2.2 Telefonski poziv Ovo je 8 sati dnevno 5 dana u nedjelji telefonski servis u kojem će operater pružiti Ministarstvu prava servisni broj poziva i upisati poziv u on-line web podršku (CRM). Poziv se odmah prenosi tehničaru podrške koji će kontaktirati ministarstvo pravde telefonom za traženu podršku.

2.2.3 E-mail Ministarstvo pravde može poslati direktan e-mail timu za podršku. U ovom slučaju e-poruke su prijavljene u sistem od strane jednog tehničara; a potvrda sa brojevima servisnih zahtjeva se šalje Ministarstvu pravde. Od ove tačke dalje, poziv je dostupan za pregled i ažuriranje koristeći uslugu podrške na mreži.

3 Back-end polisa Back-end se odnosi na sve komponente u posjedu Ministarstva pravde koje su kupljene ili iznajmljene od proizvođača Attenti i koje se nalaze u server sali, kao što su: serveri, uređaji za skladištenje, umrežavanje i sigurnosni uređaji (na primjer: Ethernet prekidači, firewall, itd) Ponuđač može rukovati opremom sa udaljene lokacije ili na licu mjesta. Back-end oprema će biti pokrivena SLA ugovorom na godinu dana počevši od dana po datuma potpisivanja ugovora. Korisnici će zahtijevati usluge za backend opremu koristeći CRM sistem. Svaki takav zahtev od strane Ministarstva pravde će biti u pismenoj formi gdje će i odrediti datum zahteva, prirodu i karakteristike problema. Attenti zadržava pravo da procijeni i potvrdi sve navodne nedostatke u hardveru. Nakon dijagnostikovanja i/ili verifikacije kvara komponente, biće pokrenuta procedura popravke hardvera. Attenti će odlučiti, po sopstvenom nahođenju, o nivou popravke i komponentama. Ponuđač zadržava pravo da procijeni i potvrdi sve navodne nedostatke u navedenom hardveru. Nakon dijagnoze i / ili provjere kvara komponente, pokrenuti će postupak popravke hardvera. Ponuđač će odlučiti po sopstvenom nahođenju nivo popravke. Ponuđač nije odgovoran za bilo koji problem, defekt ili grešku izazvanu bilo kojom opremom koja nije kupljena ili iznajmljena od strane proizvođača Attenti.

4 Preventivne mjere Sistem je dizajniran da izveštava o stanju ispravnosti i performansi internih komponenti. U zavisnosti od dostupnosti daljinskog pristupa Ponuđač je dužan da obavi sedmične provjere sistema i putem e-maila ili drugih metoda prima informacije o potencijalnim problemima sistema. Ponuđač će biti u prilici da odluči, po sopstvenom nahođenju, koji potencijalni problemi, okolnosti i učinak sistema će biti konfigurisan da izveštava. Problemi koji se otkrivaju tokom ovih provjera biće utvrđeni u skladu sa SLA uslovima. Ponuđač je dužan da obavijestiti klijenta o pitanjima vezanim za započinjanje postupka popravke prema SLA ugovoru.

5 Verzije softvera

5.1 Redovna održavanja softvera Ponuđač će obezbijediti korektivne zakrpe i izdanja održavanja za softverske probleme nivoa „Prekid“ i „Ozbiljno“ tokom trajanja SLA ugovora. Ponuđač će koristiti komercijalno razumne napore da uključi ispravke u sledećem izdanju ažuriranja softvera sistema za monitoring.

5.2 Nadogradnje softvera Ministarstvo pravde će imati pravo da prima nadogradnje softvera za elektronski nadzor osuđenih lica za verziju softvera koju ima u posjedu. Ponuđač će Ministarstvu pravde obezbediti ažuriranja i nadogradnje softvera. Ministarstvo pravde neće imati pravo na nadogradnju ili nadogradnju na softverske funkcije i module, za softvere koje ne posjeduje, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Softverska nadogradnja ne pokriva novu Hardversku nadogradnju ukoliko je to potrebno za instalaciju softver nadogradnje.

- Korisnici imaju pravo na nadogradnju tokom celog perioda ugovora, izuzev proširenja i novih funkcija (prema naknadi za održavanje i saglasnosti), međutim,

ukoliko je potreban novi hardver za obavljanje nadogradnje, Ministarstvo pravde je dužno da ga dobavi. 5.3 Podržane licencirane verzije proizvoda Ponuđač je dužan da pruža usluge održavanja kako za najnovije verzije tako i za prethodne verzije licenciranog proizvoda. Na zahtjev, i po pravu Ponuđača, Attenti će produžiti period održavanja usluga za verzije licenciranog proizvoda, koji nijesu najnovije aktuelne verzije, za još jednu godinu uz dodatnu godišnju naknadu za održavanje ekvivalentnu 6% dodatnih u procentualnu stopu održavanja na godišnjem nivou. Usluge održavanja za ne-aktuelne verzije softvera treće strane će biti dostupne pod uslovima i cijenama treće strane koja nudi usluge. Ako Ministarstvo pravde ne uspije da instalira novu verziju u skladu s ovim dijelom, Ponuđač ima pravo da prekine usluge održavanja. Nakon instalacije nove verzije proizvoda, ministarstvo pravde će uništiti sve kopije prethodnih verzija koje su u posjedu ili kontroli u roku od 90 dana i po zahtjevu ponuđača potvrditi takvo uništenje. Ponuđač može, 180 dana prije pismenog obaveštenja klijentu, obustaviti usluge održavanja za bilo koju verziju licenciranog proizvoda. Ponuđač ima mogućnost prekida usluge održavanja, nakon pismenog obaveštenja, za bilo koju verziju na nivou radnog okruženja (hardver treće strane, softver ili baza podataka) koji zastarijeva ili nije više podržan od strane prodavca softvera treće strane. 6 Garancija i SLA izuzeci u ugovoru SLA ugovor se neće primjenjivati na zamjenu ili popravku štete / neispravnosti / grešaka nastalih zbog razloga koji se ne mogu pripisati Ponušaču, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koje su u potpunosti ili delimično prouzrokovane zloupotrebom, nesrećom, višom silom, zanemarivanjem ili nepravilnim radom tokom korištenja ili održavanja; i između ostalog, neće se primjenjivati u pogledu: **SOFTVER:** (1) modifikacija ili popravak softvera od strane bilo kog drugog lica osim lica ovlašćenog od strane proizvođača za pomenuti softver; (2) korišćenje softvera u svrhu koja nije njegova namjena; (3) aktivnost virusa / hakera; i (4) ažuriranja i nadogradnje u vezi sa softverom koji nisu povezani sa softverom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nadogradnju i nadogradnju softvera za operativni sistem, antivirus, softver za detekciju upada; (5) neispravnosti trećih lica (mobilni provajderi, internet provajderi i sl.). **HARDWARE:** (1) neuspjeh Ministarstva pravde da tokom cijelog trajanja SLA ugovora obezbijede odgovarajuće radno okruženje i snabdijevanje snagom kako je to propisao proizvođač opreme; (2) nesreća; (3) Viša sila - uključujući, ali ne ograničavajući se na požar, poplavu, vodu, vetar i munje; (4) zanemarivanje, zloupotreba ili zloupotreba hardvera; (5) neuspjeh Ministarstva pravde da prati objavljene instrukcije proizvođača opreme; (6) modifikaciju, servisiranje ili popravku aparata od strane neovlašćenog lica; (7) korišćenje hardvera za druge namene, osim svrhe za koje je projektovan; (8) farbanje ili popravljavanje hardvera; (9) uklanjanje / premještanje hardvera; (10) zamjena polomljenih ili oštećenih poklopaca; (11) radovi na elektroinstalacijama povezanim sa harverom (12) obnavljanje performansi hardvera kada je degradiran postavljanjem neovlašćenih izvora smetnji unutar opsega navedenog hardvera; (13) zamena komponenti koje daju mogućnosti hardvera preko onih koje ponuđač odnosno proizvođač opreme smatra potrebnim za održavanje hardvera operativnim kao kad je prvobitno kupljen. Ponuđač nema obaveze prema ovom SLA govoru u u vezi sa oštećenjem / greškom hardvera / softvera koji su navedeni. Takođe je ponuđaču omogućeno da popravku gore navedenog kvara dodatno naplati po njegovom važećem cjenovniku. 7 Održavanje sistemskog hardvera i rok trajanja Ovaj dokument navodi obaveze ponuđača u skladu sa sistemski instaliranim procedurama održavanja. Ove procedure će osigurati povremeno održavanje, zadržavajući najvišu dostupnost sistema. 7.1 Rok trajanja hardvera i produženje perioda održavanja Preproduka za opremu centralnog monitoring sistema jeste da se zamijeni i obnovi hardver svake tri godine. Ipak, ukoliko želimo da ih zamijenimo na svakih pet godina, ponuđač će biti dužan da omogući

produženu podršku za hardver na još dvije godine (kako bi bilo ukupno pet godina), u zavisnosti od izuzetaka detaljno navedenih: • Tehnička evaluacija (odnosi se na softver, hardver, opremu i servise) mora da dobije odobrenje za produženi period, kao i dodatnu evaluaciju za isti period. o Ako je produžetak moguć, ponuđač će omogućiti potvrdu. o Ako produžetak nije moguć, tehnička evaluacija će biti omogućena uz listu stavki za koje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava snosi troškove. • Uzimajući u obzir da su neke komponente Sistema elektronskog nadzora osuđenih lica obezbijedene od strane trećeg lica, ponuđač će obavijestiti da svaki produžetak garancije može biti prvo podnijet trećem licu na procjenu odobrenja, što nije pod njegovom kontrolom. • U dodatku, ponuđač će javiti kada će dobiti neko obavještenje, kako bi korisnik mogli po sopstvenoj procjeni da odlučimo da li želimo da zamijeni hardver. • Ako Ministarstvo pravde kupi hardver direktno od trećeg lica, ponuđač neće biti odgovoran za tačnost, održavanje ili operacije hardvera i neće snositi odgovornost. • Ministarstvo pravde neće zahtijevati garanciju ili odobrenje unaprijed da će softver raditi na hardveru kupljenom direktno od trećeg lica, ako taj hardver nije bio ispitan i testiran od strane ponuđača • Ponuđač nije ni u kom slučaju dužan da obezbijediti podršku niti održavanje za uređaje stariji od pet godina. • U slučaju isteka ugovora ili produžetka perioda ugovora, korisnik pokriva troškove instalacije i usluga, po procjeni servisa (broj tehničara, smještaj i slično). Nivoi problema: Najveći Greška koja ozbiljno utiče na usluge, saobraćaja, statistike i održavanja; i koji zahtevaju hitne korektivne radnje. Ovo je najveći stepen problema i odražava situaciju u kojoj system nije u potpunosti operativan • Pad sistema bez redundantnosti • Totalan pad sistema koji rezultira gubitkom mogućnosti za praćenje osuđenika • Nemogućnost restartovanja/pokretanja sistema Dosta veliki Greške koje dovode do stanja koje ozbiljno utiču na rad sistema, održavanje i / ili administraciju i zahtevaju hitnu pažnju. Hitnost je manja od najvećeg stepena problema zbog manjeg neposrednog ili pretpostavljenog uticaja na performanse sistema. • Ozbiljna degradacija kapaciteta ili mogućnosti nadgledanja osuđenika • Gubitak mogućnosti sistema da automatski izvršava rekonfiguraciju dokumentacije (kao na primjer, preuzimanja (downloads) ne rade) • Kvar sistemskih baza podataka koje zahtijevaju korektivne akcije koje utiču na usluge koje pruža sistem. • Gubitak sposobnosti sistema da obezbijedi bilo koje zahtijevano obaveštenje o kritičnoj ili velikoj grešci (kao što su događaji prestupa (events)) Srednji Greške koje dovode do stanja koje utiču na rad sistema, održavanje i / ili administraciju i zahtevaju pažnju. Hitnost je manja od dosta velikih grešaka zbog manje neposrednog ili pretpostavljenog efekta na performanse sistema. • Sprečavanje pristupa rutinskim administrativnim aktivnostima • Usporen rad u jednoj od više usluga • Kvar sistemskih baza podataka koje ne zahtevaju korektivne radnje koje utiču na usluge koje pruža sistem • Gubitak pristupa sistema za radnje koje se odnose na održavanje i oporavak sistema. Niski Greške koje značajno ne utiču na funkcionisanje sistema i usluge koje sistem pruža. Ove greške su tolerantne prilikom korišćenja sistema. • Defekt ili problem koji nije najvećeg stepena, dosta velike ili srednje ozbiljnosti. • Pitanja i operativni zahtjevi. Ponuđač može u skladu sa svojim procedurama i znanjem reklasifikovati nivo problema. Odziv i organizacija: Ponuđač će koristiti komercijalne razumne napore da ispravi greške u skladu sa vremenom odziva za prijem i roka za oporavak sistema, kako je definisano u nastavku. Ponuđač obezbjeđuje postupak interne organizacije za otvorene zahteve za probleme ili slično kako bi se obezbjedilo da odgovarajući rukovodni kadar zna za bilo koje probleme koji zahtevaju veći nivo pažnje kako bi se zadovoljio SLA ugovor. Početna vremena odziva za prijem i vraćanje u funkcionalno stanje za hardverske probleme zavise i od procesa saradnje sa Ministarstvom pravde i da li postoje odgovarajući rezervni delove na lokaciji. • Vrijeme odziva – vremenski interval od prijema obaveštenja o problemu

pomoću helpdesk-a ponuđača do početka analize problema • Restauracija – Vrijeme potrebno za vraćanje funkcionalnosti sistema, između ostalog, promjenom konfiguracije, dopunjavanjem zakrpa softvera ili obezbjeđivanjem okruženja ili privremene popravke. • Radni dan – Od ponedjeljka do petka isključujući nacionalne praznike u zemlji korisnika. Nivo problema, vrijeme odziva, restauracija Prekid 120 min ili sledeći radni dan. Neprekidan rad 24x7 do rješavanja problema. Ozbiljno 1 radni dan Manje od 21 radnog dana Srednje 3 radna dana Rješenje će biti doneseno sa sledećom verzijom softvera Nisko 7 radnih dana Rješenje će biti doneseno sa sledećom verzijom softvera.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 izvršiti u roku od 12 meseci od dana zaključivanja ugovora.

Izvršilac se obavezuje da ugovoreni posao izvrši u skladu sa normativima i standardima za ovu vrstu posla, te u obimu i na način definisan Ugovorom i tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio istog.

Mjesto izvršenja ugovora je na teritoriji Crne Gore.

Član 3

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi broj: 153291 od 18.02.2026. godine iznosi **105.000,00 eura bez uračunatog PDV-a.**

PDV: 0,00 € (u skladu sa članom 25 Zakona o porezu na dodatu vrijednost "Službeni list Crne Gore" broj 80/20, 08/21 i 59/21).

Član 4

Za pruženu uslugu IZVRŠILAC je dužan ispostaviti NARUČIOCU fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši i izvještaja.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja mjesečnih faktura sa izvještajem, na žiro račun br. BA39 1995 3200 5585 9632 kod Sparkasse banke a.d. BiH.

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica,
- da u slučaju problema utvrdi nivo problema sa Naručiocem, i u skladu sa istim uskladi vrijeme odziva i restauraciju.

Član 6

Naručilac se obavezuje da blagovremeno Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđivanje svih potrebnih uslova i obavljanje prethodnih radnji od strane Naručioca, neophodnih za nesmetano obavljanje posla.

Član 7

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Navedenu garanciju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 9

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10

Ukoliko u toku trajanja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 11

Izvršilac se obavezuje da u toku trajanja ovog Ugovora, kao i po isteku istog, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud.

Član 15

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA a 3 (tri) primjerka za IZVRŠIOCA.

NARUČILAC
V.D. sekretara
Đorđe Ivanović
3.48



IZVRŠILAC
Direktor
Vedran Smiljanić



3703: 01-10/2026

DATUM: 28. 3. 2026